

САҢА ОЛОХ

**Бэс ыйын
28 күнэ
ОПТУОРУНЬУК**

№ 74

(9291)

Чураҥы чүчүкү хаһаба

ХАҢЫАТ 1951 СЫЛ АЛТЫННЫЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Сонуннар

Сонуннар

Сонуннар

САҢА ТУТУУЛАР ЫТЫЛЛАЛАР

Соловьев орто оскуолата 1968 с. тутуллубута. Эргэрэн кэлин сылларга элбэх өрөмүөн ытылынна. Быйыл урукса са спортзал буолан турбут пристройу көтүрэн саҥа маһынан оноро сылдыбаллар. Попов Григорий Дмитриевич биригэдьиридээх 7 киһи ыам ыйын орто туттан үлээрин сабалаабыттар. Биригээдэе оскуола тех-үлэһиттэрэ Сергеев Иван, Лыткин Петр, Хомподоев Владимир, Быганов Егор, Федоров Михаил, куруһуок салайааччыта Федоров Николай бааллар. Маһын Г. Попов И. Сергеевтин саас хаардаахха кэрдэн миэстэбэ киллэрбиттэрэ. Биригээдэ чилиэттэрэ пилорамаба буруус тына хайыттарбыттара. 18x8,5 м иэннээх бу тутууну от үлэтэ сабаланыар дээрэ көгдөйүн бүтэрэр, кырысатын атабын туруорар былааннаахтар. Билигин туругунан өлүөтүн түһэрдилэр. Кырыска матырыйаала Новосибирскай куораттан кэлиэхтээх. Библиотека, ахтовай саала буолуохтаах тутууну күһүн оскуола аһыллыта үлэбэ киллэрэр соруктаахтар.

х х х

Мырылаба уһуяан 1962 сыллаахтан аһыллан үлэлиир. Ити кэмтэн икки төгүл дьинэтэ тэллэй буолан көтүрүлүн тутуллубута. 1966 с. саҥа дьинэ тутуллубута. Билигин уһуяан икки бөлөбүкүн 40 оҕону хаба үлэлиир. Оҕону эт-хаан өттүнэн сайыннарыыга дьинэ кыарабаһынан үлэ ситэтэ суохтук барара. Төрөппүттэри кытары сүбэлэһэн баран 2003 сыллаахтан 10x15 м иэннээх эбии тутууну сабалаабыттар. Ити сыл уһуяанка сылдыар оҕолоохтор тутуу маһын киллэрбиттэрэ. Нэһилиэк олохтоохторо харчынан көмөлөспүттэрэ. 2004 с. үөрэх управлениета 100 тыһ. солк. үбү көрбүтэ.

Быйыл уһуяан оҕолорун күһүнэн концерт, телемарафон ыытаннар 45 тыһ. солк. киллэрдилэр. Билигин Проколий Константинович Кириллин салайааччылаах 5 киһилээх биригээдэ үлэлиин сылдыар. Үөрэх управлениета түнүк тааһынан, шиферинэн хааччылары эрэнээрбит. Бу тутууну аны күһүн ситэрэн үлэбэ киллэрэр былааннаахтар.

А. СЛЕПЦОВ.

АММА ЭБЭ КЫТЫЛЫГАР

Соторутаабыта Амма эбэ кытылыгар Мындабаайыга "Кустук" оҕо республикатаабы экологической-чэбдигирдэр Кини базатыгар улуустаабы үөрэх управлениетын тэрийиитинэн инновационнай бырайыактар фестиваль-дьаарбанкалара буолан ааста.

Фестиваль аһыллытыгар биэс туруйа уол, биэс кыталык кыыс арыалдыттах Алгысчыл кириэн сахалыы сизиринэн түһүлгэни, Урдук айылылары, мустубуттары албаата, аал уотун аһатта. Улуус баһылыгын социальнай боппуруостарга солбуйааччы, СР үөрэбиритин үтүөлээх үлэһитэ А.С.Иустинова уонна үөрэх управлениетын начальнига СР үөрэбиритин туйгуна Е.С.Сидоров бары мустубуттары үөрэх дьыла түмүктэммитинэн, салаллан кэлбит самаан сайынынан итиитик-истинник эбэрдалээтилэр. Чурапчы улууһа үөрэхтээһингэ республика таһымыгар инники күөһнэ сылдыарын бэлиэтээн, онно саҥа хайысханы тобулааччы инноватор-педагогтар кылааттара улаханым тоһоҕолоотулар, бүгүнгү түмсүүгэ үтүө түмүктээх үлэни баһардылар. Бастыкнарга наһарадалары туттардылар. Салгыы уһуяаннар уонна оскуолалар инновационнай бырайыактары көмүскээһиннэрэ, маастар-кылаастар ытылыннылар. Иитэр-үөрэтэр үлэбэ туһалаах кинигэлэр, программалар, брошюралар дьаарбанкалара буолла.

Киһэ өттүгэр билигин кэмнэ тын болпуруоһунан буолбут оҕо доруобуйатын бөөрөгөтүү, сайыннарыы тематыгар саҥа атаһаһыта тэрилиннэ. Онно кыһы кыыстыы, уолу уоллуу итинигэ, дьинэ кэргэн олоһун туруктаах онорууга, аба ороолун үрдэтигэ үгүс этии киридэ. Ыраах Новосибирскайтан биир дойдулаахпыт космофизик И.Г.Максимов кыттыыны ылла, киин куораттарга студеныыр ыччаттар киэн эйгэбэ солтөөхтүк адаптацияланыларыгар тугу болдойоохха себүн сүбэлээтэ, чөл олох сизирин тарбатыыга бэйэтин самаатын үлэһиннэ. Эмиэ бу кэмнэ Болугур орто оскуолатын баазатыгар оскуола директордарын сэбиэтэ буолла, онно кэлсэтин сүрүннээн сайынны үлэ-хамнас, өрөмүөн уонна лааһырдар тэрээһиннэрин тула барда.

Фестиваль биир кэрэхсэбиллээх дьаһалынан улууска инновационнай хамсааһыны төрүттэспит инноватор-педагог, самодетельнай композитор, поэт Николай Сибиряков "Сэргэ" диэн кинигэтин презентацията буолла. Бу кинигэни киин дьинэ кэргэнэ үөрэх үлэһиттэрэ тэрийбит анал

фондаларыгар кирибит үбүнэн тирэхтэнэн 400 экзemplар ахсаанынан улуустаабы "Саҥа олох" редакционной-издательскай холбоһукка таһаартарбыт. Николай Максимович туһунан иһирэх ахтыылары бииргэ үлэбэбит коллегалара, доһотторо Е.С. Сидоров, П.В.Божедонов, Н.П.Федоров, Л.М.Белых, М.И.Чинигинарова о.д.а. онордулар.

Кирибэт күннээх сайынны үрүн түүннэ сыһыһалан дьоро киһэтэ тэрилиннэ, гитарнай ырыа конкурса уонна П.И.Ноева азробикатын дьарыга буолла. Сарсыарда күнү көрсүү кэнниттэн фестиваль-дьаарбанка үлэтин түмүгэ таһаарылынна. Тэрийэр комиссия аатыттан улуустаабы үөрэх управлениетын инновацияба отделын начальнига, педагогической наука кандидата М.А. Манасытова фестиваль-дьаарбанкаба сыалын -соругун сиппитин, улууспут бары оскуолаларыттан, уһуяаннарыттан барыта 198 киһи кэлэн кыттыыны ылбытын бэлиэтээтэ. Коллективтар бары даһаны чочуллубут үлэбээ кэлбиттерин этэн, кэлэр өттүгэр өссө күүрээһиннээх үлэбэ ситиһинилэри баһарда.

"СО" корр.

ОЛОРО, ҮӨРЭНЭ, СЫННЬАНА!

Тыа сириттэн, ордук хотугу улуустартан, республика киинигэр-Дьокуускайга абыях хонукка да буоллар, холкутук олоро, үөрэнэ, сынньана түһэр уустук. Улахан гостиницаларга түһүү телебүрүн сыһаната аһара үрдүк, ыалларга хоһоһолоһун табыгана суох.

Ол иһин, Саха Государственной университетиттан чугас, Каландарашвили уулусаба турар тобус мэндизмэннээх дьинэ 10 миэстэлээх чааһынай гостиница эһигини ыһыар. Биэр миэстэлээх, икки миэстэлээх уонна биэс миэстэлээх хостордоох, ону сэргэ биэр люкс-хос баар.

Ыалдыттарга, хоһоһолорго өнө араас көрүнгэ оноруллубута. Холбуур, улахан дьон, оскуола саастаах оҕолоох доруобуйаларын көрдөрө, бэрэбизрэлэтэ, эмтэтэ кэлиэхтэрин сөл. Эбэтэр уолпускаба көннөрү сынньана, күүлэйдии, киин куораты көрө, кэтэхтэн үөрэнээччилэр, үөрэхкэ туттарсар оҕолор, төрөппүттэрин да кытта. Гостиницаба телевизор, телефон, ас астанар усулуобуйа баар. Сайаалканан хаһаайынар массыынанан көмөлөһүөхтэрин сөл. Гостиницаба олоруу оҕолорго аһатардыын уон хонукка 3000 солкуобай. Улахан дьонго хонуга 600 солкуобай, атын тэрилтэлэр гостиницаларыттан сыһана икки-үс төгүл чэпчэки. Оҕолору куоракка илдьэ сылдыарга гостиница үлэһитэ сыһыарыллар. Куоракка үлэлиир, сыһанар программабытын эрдэттэн сөбүлэһиннэрин.

Баһаалыста, кэлиг, сылдыын, ыалдыттан. 712-939 -дээх телефонунан билсээххитин сөл.

**Е. СИБИРЯКОВ,
журналист.**

АНЫ ЭРЭЙН КӨРӨБҮПҮТ

Килиэл барахсан, бу барыбытыгар, орто дойдун дьонугар, тын боппуруостун буолар.

Болтоно олохтоох маһаһыныгар эргинэн үлэтигэр сүүрбэттэн таһса сыл ыстаастаах бэйэбит кыыспыт, Монастырева Валентина Ньургустановна, сэбидиссэйдиир. Үлэтигэр үтүө суобастаахтык сыһыаннаһар. Күннэтэ нэһилиэннэ наадыгар таһаарын булар-талар. 2003 сыллаахха аныгы олох сизиринэн, евро-ремонт онотторон, маһаһымыт истас көстүүтэ тубуста. Валентина Ньургустановна коллективын кытта биэр санаанан үлэбээ, 2004 с. "Лучший продавец" номинация хаһаайкатынан буолбута.

Маһаһынын барыта 8 үлэһиттээх. Атыһытынан Седалищева А.В., рабочай-кочегар Пермяков А.А., кочегардарынан Догдонов С.Г., Монастырев А.Нь. эппизитнэстээхтик үлэлиин сылдыбаллар.

2003с. маһаһынын иһинэн лэйчиктаахтар, нэһилиэннэ туруорсуутунан пекарня үлэбэ кирибитэ. Бэйэлэрин инициативаларынан биһиги пенсионердарбыт, эргинэн үлэтигэр отучча сыл ыстаастаах, "Россия эргизин туйгуна" знак хаһаайката Догдонова С.И. уонна Слепцова М.М. пекарня аһыллыбыттан үлэлиин сылдыбаллар. Ол иһиннэ килиэлпит улуустан нэдиэлэ үс күнүгэр кэлэрэ. Бу кэлэр күнүгэр сарсыардаттан киһээһингэ диэри, кырдыабаастыын-эдрэдиин, оҕолуун-уруулуун киһиэл кэтэһинитигэр өнүгүү куйааска буһан, чысхаан тыһыныыга тонон эрэй бөбөнү көрбүппүт, кэтэһэрбитигэр күммүтүн-дьылбытын сүтэрэрбит.

Бэйэбитигэр пекарня кириэбиттэн нэһилиэннэ абыранна. Күннэтэ буруолуу сылдыар сип-сипиһэй килиэби сибибит. Урукку курдук килиэпкэ учарат суох. Хаһан наадыйдаахтына, күнүс буоллун, киһэ

буоллун дьинэр сипиһэй килиэлтээх барабын.

Бу түгэһинэн туһанан Маарыкчааннаабы ПО председателэ Григорьева А.Г., маһаһынын сэбидиссэйдигэр Монастырева В.Нь. нэһилиэннэ кыһалбатын өйдөөн, килиэбинэн хааччыбыттарын иһин нэһилиэннэ махтала улахан.

Минньигас килиэлтээх дьоммутугар Догдонова С.И., Слепцова М.М. үлэбээригэр өссө урдук ситиһинилэри, дьоллоох-соргулаах олобу баһарабыт.

**Д.КАМПЕЕВ,
Болтоно.**

ГИМНАЗИЯ ЭКЗАМЕНЫН САБАЛААТА

Гимназия таһыгар, иһигэр оҕо, төрөппүт бөбө. Ким эрэ экзаменан таһсан үөрэр-көтөр, ким эрэ кириэри долгуна турар...

Хас сайын ахсын буоларын курдук улуустаабы гимназияба ылыы буола турар. Бэс ыйын 24-25 күннэригэр экзаменнар буолаллар. Приемнай комиссияба Захарова А.И., Бортник А.Ф., араас предмет учууталлара, психолог, соцпедагог уонна медулэһит үлэлиин-хамсыы сылдыбаллар.

Кылаас аайы 18 миэстэ баар. Онно 5-с кыл. — 41, 6-с кыл. — 48, 7-с кыл. — 48, 8-с кыл. — 56 оҕо туттарсар. Итини таһынан 10-с кылааска 5 миэстэбэ 9 оҕо күрээ билдыһар.

5-7-с кылаастар нуучча, саха тылын, математиканы, "тылы сайыннарыыны" уонна бэсиддэни аһаллар. 8-с, 10-с кылаастар — нуучча тылын таһынан аналлаах предметтэри туттараллар.

Оҕолор да, төрөппүттэр да долгуйаллара сүрдээх. "Бастагы экзамен бүттэ. Аны иккис хаалла. Онон бүгүн бүтэбит. Долгуйабыт аҕай," — дэһэллэр 6-с кылааска туттарса сылдыар оҕолор.

Төрөппүттэр: "Таһырдыа ыскамыайка суох, туран эрэ кэтэхэр ырахан. Оҕолорбутун бэлэмниин сатаатыбыт, үксүн оскуолаба туох билиини ылбыттарынан бардылар," — диэн бэйэлэрин санааларын этэллэр.

Ким кыахтаах, ким бэлэмнээх ол киридин! Ситиһини баһарабын!

Айаана.

ЭДЭР БАЙЫАСТАРЫТ СИТИҺИИЛЭРЭ

Биһиги редакциябытыгар Мугудайдаабы "Орленок" байыаннай-спортивнай кулууп салайааччыта И.С.Сивцев сэргэх сонуннаах кириэн табыста. Кини кэлсээһин улууспут дьонугар үөрүүкүн тиэрдэбит.

Бэс ыйын 20-25 күннэригэр Дьокуускай куоракка Улуу Кыайыы 60 сылыгар аналлаах "Победа — 60" диэн байыаннай-спортивнай оонньуулар финалларыгар Чурапчы улуутун аатыттан Мугудайдаабы "Орленок" байыаннай-спортивнай кулууп 22 итиллээчилэрэ кыттан, бастагы миэстэни ылан, кыайы кынаттанан кэлилэр. Бу оонньуулары СР үөрэбин министерствота тэрийэн ыыппыт. Оҕолор барыта тобус көрүнгэ республика тобус күүстээх кулууптарын кытта күөн көрсүбүттэр. Саамы ыраахтан Өлөөн улуутун хамаандата кэлбит. Биһиги оҕолорбут "Бег с преодолением" уонна "В разведке" диэн көрүнгэргэ бэйис миэстэ, "Ратные страницы истории Отечества" диэн түһүмэххэ иккис миэстэ буолбуттар уонна бары көрүнгэргэ чиэстээхтик бастаабыттар.

Күрэхтэһин Кыайыы болуоссатыгар ытыллыбыт. Тэрийээччилэр оҕолор үчүгэй бэлэмнээхтэрин бэлиэтээбиттэр. "Орленок" хамандыыра Федоров Толя "Чулуу хамандыыр" аатын ылбыт. Оттон Корякин Сергей араас көрүнгэ күүһү бэрэбизрэлэри түһүмэхтэргэ бастаан, республика байыаннай комиссара, генерал-майор Попов илиниттэн грамота ылар чиэскэ тиксибит. Түмүккэ, эрдэ этиллибитин курдук, биһиги улууспут хамаандата 21 бааллаах бастаабыт, иккис Амма хамаандата буолбут, үһүскэ Уус-Алдан эдэр байыастара тахсыбыттар.

Биһиги оҕолорбут от ыйын 20 күнүгэр Москва куоракка ытыллар "Отчизны верные сыны" Бүтүн Россиятаабы үөрэнээччилэр байыаннай-прикладной искусствоба уонна спорт техникескэй көрүнгэригэр спартакиадаларыгар кыттар путевоканы ылан үөрүүкүн билбиттэр.

Түгэһинэн туһанан тренер И.С.Сивцев бу күрэхтэһингэ кыттыыны ылалларыгар өйөбүл буолбут улуус ис дьыалаба отделын начальнигар К.К.Неустроева, обществоба куттал суох буолуутун милициятын начальнигар И.Е.Варламова, предприниматель В.Г.Макароваба улахан махталын биллэрэр.

"СО" корр.

60 лет великой Победы

УЧИТЕЛЬ, БОЕВОЙ ОФИЦЕР, УЧЕНЫЙ-ФИЛОСОФ



Дима! Как сейчас помню этот теплый, солнечный день, лица солдат, некоторые плакали не скрывая слез. На всю жизнь этот день остался в моей памяти!

Солдаты уважали и восхищались порядочностью Дмитрия, говорили: "Вы — чудо-человек! Не курите, не пьете, не любите девок и даже материться не умеете".

В рядах Красной Армии Дмитрий Степанович служил с 1942 по 1945 годы. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши. Его однополчанами были Федоров Михаил Михайлович, верный друг Дмитрия, ныне — генерал-майор, доктор юридических наук, профессор ЯГУ и Дерабо Исая Спиридонович. Исая Дерабо был родом из Белоруссии, но прекрасно владел якутским языком. Его жена, Белыусова Матрена Владимировна, была некогда раз депутатом ЯАССР, работала после войны министром социального обеспечения. Исая Дерабо при освобождении г. Кракова в Польше был тяжело ранен, потерял правую ногу. После войны, будучи инвалидом, не потеряв боевого духа, он снова встал в строй — работал известным журналистом газеты "Социалистическая Якутия".

Дмитрий Степанович награжден Орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями, в том числе, медалью "За победу над Германией" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" тремя Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Дмитрий Степанович демобилизовался и приехал в г. Якутск 10 февраля 1946 г. Немного отдохнув, в апреле приступил к работе.

Жажда к глубоким знаниям привела Дмитрия к решению продолжить прерванную войной учебу в педагогическом институте. Все годы проучился в солдатской шинели, гимнастерке, жил на одну стипендию им. Короленко, был отличником учебы и активным общественником. Окончил институт с красным дипломом.

После успешного окончания педагогического института в 1949 году Дмитрий Степанович назначили лектором Обкома партии.

Познакомились мы в 1949 году и после двух лет дружбы, мы соединили свои судьбы. Это было в мае 1951 г.

За семь лет работы лектором Дмитрий Степанович объездил всю республику. Бывал в командировках по два месяца, иногда и дольше. Ездил на собачьих упряжках, оленях, машинах, летал на самолете, читал лекции оленеводам, рыбакам и среди интеллигенции. Все эти годы просился в аспирантуру, но ему отказывали. Всю жизнь он был членом общества "Знание". Только в 1956 г. Дмитрию Степановичу разрешили учиться в аспирантуре Академии общественных наук г. Москва.

После окончания учительского института и работала учителем биологии в школах №10, №23 г. Якутска. Когда Дмитрий Степанович поступил в аспирантуру Академии общественных наук г. Москва, и решила поехать вместе с мужем, чтобы продолжить свое образование в Московском институте. По приезду, работала 10 лет в Якутском педуниверситете, а затем

перевелась в ЯГУ и работала там до выхода на пенсию.

7 марта 1961 года Дмитрий Степанович защитил кандидатскую диссертацию. Приехав в Якутск, стал старшим преподавателем, затем доцентом на кафедре философии и научного коммунизма ЯГУ, где и проработал всю свою жизнь. Был заместителем заведующим кафедры философии и членом Паркома.

У Дмитрия Степановича, как у патриота своего родного района Чурапча, в 1977 году зародилась идея об организации дружеских, шедфских связей между новым городом Нерюнгри и Чураччинским районом. Его друзья: мэр города Нерюнгри Кочнев Михаил Пантелеймонович и председатель Чураччинского райисполкома Бурнашов Роман Романович одобрили эту идею. Его идея, благодаря М. П. Кочневу и Р. Р. Бурнашову, осуществлялась. Был заключен договор дружбы "Нерюнгри — Чурапча" между промышленным и сельскохозяйственным районами и создан постоянный комитет дружбы, председателем которого утвердили М. П. Кочнева. Эта дружба продолжается до сих пор.

Дмитрий всю жизнь был честным, порядочным человеком. Никогда не пил, не курил. К людям относился чутко, тактично, уважительно. Он был великим тружеником, оптимистом, человеком здравого ума. Он был прекрасным педагогом — педагогом от бога.

Пользовался заслуженным авторитетом среди студентов, коллег и родственников. Он был любимым и любимым мужем, отцом и дедушкой.

Дмитрий Степанович Макаров скончался 16 февраля 1990 г. Его прах покоится на Маганском кладбище, рядом с коллегой, другом, участником войны, доцентом ЯГУ, кандидатом биологических наук и проректором ЯГУ — Макаровым Афанасием Акимовичем. Мир Вашему другу!

...Вечная тоска вдовства никогда не угасает, даже время не лечит!... Наша дочь, Яна Дмитриевна, закончила биолого-географический факультет ЯГУ, законно получила второе образование по специальности "дефектолог — сурдопедагог" в Московском открытом педагогическом институте, посвятила свою жизнь обучению и воспитанию незрячих детей. В настоящее время работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе.

У нас три внуки. Старшая — Айгалина, закончив факультет иностранных языков ЯГУ, вышла по стопам дедушки, бабушки и мамы — педагогов и сейчас работает учителем английского языка и литературы в средней школе №23, ее супруг Федоров Семен — историк. Алина и Вера — пока школьницы. Зять — Егор Иннокентьевич имеет высшее образование по специальности "юриспруденция". Он работает в компании "Саханефтегаз".

Лина Максимовна Васильева — Макарова, ветеран ВОВ, вдова участника ВОВ, "Отличник народного образования РСФСР".

На снимке: Д.С. Макаров с супругой Л.М. Васильевой и внучкой Айгой.

Представляет рекомендацию т.т. Васильева М. Т., Кирида Н. И. и Яковлева П. Г. 15/VI — 1942 г. Д. Макаров

С подлинным Верно: Зав. партийным архивом Якутского обкома КПСС: С. Ефремов.

17 июня 1942 года, перед уходом в армию, на митинге перед призывниками района Дмитрий Степанович выступил с пламенной речью, призывая всех присутствующих честно выполнять свой патриотический долг, сражаться за свободу нашей Советской Родины против гитлеровцев. На пароходе "Лермонтов", пока ехали к месту назначения, Дмитрий, как политрук роты, проводил среди мобилизованных агитационную работу, за что получил благодарность от начальства якутского эшелона:

"Благодарность Макарову Дмитрию Степановичу За хорошую постановку дела партийно-политической работы среди призванных РККА бойцов, будучи политруком роты на пути следования воинского эшелона Покровск — Иркутск, объявляем благодарность и желаем дальнейшей, отличной боевой и политической работы и борьбы с германским фашизмом до его полного уничтожения. Комиссар Якутского эшелона № 60 Васильев п/п Начальник Якутского эшелона № 60 Яковлев п/п"

Дмитрий Степанович сам пишет: "Со станции Чебаркуль (Челябинская область) меня направили в г. Свердловск, где с августа 1942 г. по январь 1943 г. был курсантом Военно-политического училища Уральского военного округа. Учился хорошо. На стрельбищах стрелял без промаха (даже по движущейся мишени). Об этом много писали в газете Военного округа. В марте 1943 г. я попал на передовую Южного фронта. Был заместителем командира роты по политчасти, сначала 99-й стрелковой бригады, затем 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 52-й армии (командир — генерал-лейтенант Захаров). С марта до июня 1943 г. принимал участие в непрерывных и кровопролитных боях за защите Донецкого бассейна, сначала на южном участке, затем вблизи Ворошиловграда.

С июня по октябрь 1943 г. был слушателем зенитно-пулеметного училища Красной Армии (г. Сорочинск). В октябре был назначен командиром зенитно-пулеметного взвода 45-го зенитно-пулеметного полка 4-го корпуса Западного фронта Противовоздушной обороны (ПВО). Зимой 1943—1944 гг. наша часть стояла на охране Брянского железнодорожного узла. Приходилось принимать участие в отражении налета немецко-фашистской авиации на охраняемый объект. Под моим командованием находились 3 крупнокалиберных зенитных пулемета (ДШК). В июне 1944 г. был принят в члены ВКП (б). Было присвоено звание "капитана". Летом, в связи с наступательными операциями белорусских фронтов, наша часть была переброшена на фронт и принимала участие в боях за освобождение Советской Белоруссии. В начале августа 1944 г. мы с бойцами вышли на территорию Польши в районе г. Белостока. Здесь, полк, наряду с другими зенитными частями, до конца стоял на охране Белостокского железнодорожного узла, который был одной из главных коммуникаций, снабжающих действующую Советскую Армию всем необходимым. Я, по-прежнему, был командиром зенитно-пулеметного взвода и работал парторгом этой роты.

Зимой 1944—1945 гг. мы принимали участие в отражении налетов вражеской авиации на охраняемый объект. Ни одна бомба не упала на железнодорожную станцию. Участвовал в наступательных боях на Гомель, Барановичи, Белосток.

Победу, 9 мая 1945 г., они торжественно встретили на своих боевых позициях, Дмитрий Степанович рассказывал об этом событии: "Это было в Белостоке, в Польше. 8 мая западные радиостанции передали по радию восток о капитуляции Германии. С часу на час мы стали ждать нашего сообщения, в радостном ожидании прошла эта ночь. И вот, утром 9 мая, мы услышали долгожданное: "Победа!". Радость была непередаваемая. Все собрались на площадь, к нам подходили поляки, целовали, обнимали. Долгих 1418 дней мы ждали этого

Дмитрий Степанович родился 4 сентября 1917 года в Сыланском наслеге Чураччинского района в многодетной семье бедняка — крестьянина Степана Васильевича и Дарьи Тихоновны Макаровых, у которых остались живыми только пятеро детей, Дмитрий был последним ребенком.

Когда Дмитрию исполнилось 10 лет, отец разрешил ему учиться в Сыланской начальной школе, которая находилась в двадцати километрах от дома. Он не имел хорошей теплой одежды, продуктов на зиму зачастую не хватало. Несмотря на это, отец устроил Дмитрия жить у старшей сестры, Степановны (хотя она была семейной и тоже бедствовала). Она приняла его, где он и жил во время учебы. Дмитрий всю жизнь был благодарен отцу, за возможность получить образование.

После успешного окончания Сыланской начальной школы, Дима поступил в школу крестьянской молодежи (ШКМ). С Димой за одной партией сидела первая якутская летчица — Вера Кирилловна Захарова. Одаренный мальчик учился блестяще, но из-за материальных трудностей после шестого класса ему пришлось оставить учебу и устроиться на работу — секретарем Сыланского наслежного совета.

Проведение собраний, большевистского сева в мелюкх, малоомощных артельных хозяйствах, составление многочисленных сводок, отчетов, справок — так началось трудовая жизнь пятнадцатилетнего Дмитрия Макарова. Вчерашние "хамначиты", батраки, только начавшие осознавать огромную силу коллективного труда, почувствовали себя полноправными хозяевами земли, способными преобразовать и украсить ее.

Встреча с подлинной жизнью оказалась хорошей школой. Она научила и помогла Дмитрию разбираться в людях, иной мерной мерить добро и зло, строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Через год он приехал в Чурапча в школу крестьянской молодежи (ШКМ), чтобы продолжить учебу в седьмом классе. В 1934 году впервые отправляется Чураччинское педуниверситет, где в это время был недобро уначился, поэтому Макарова Дмитрия, как одного из лучших учеников, приняли сразу без экзаменов на первый курс. Дмитрий отличался блестящей учебой и активным участием в общественной жизни училища. Часто заседал в библиотеке, а совершенстве владел якутским и русским языками. По окончании училища, за отличную учебу, Дмитрий получил в качестве премии велосипед. И работал инспектором РОНО, Дмитрий на этом, как он выразился "железном коне" — велосипеде объездил все наслеги Чураччинского района и даже, бывало, ездил в город Якутск в любую погоду.

Проработав учителем русского языка Алагарской средней школы, в 1940 году Дмитрий поступает на историческое отделение Якутского педагогического института. Но, спустя некоторое время начинается Великая Отечественная война. Многие учителей республики мобилизовали в ряды Красной Армии, поэтому Наркомпрос стал подбирать из числа лучших студентов педагогического института тех, кто ранее работал учителями. Осенью 1941 года, после окончания первого курса, Дмитрия направили инспектором, затем заведующим РОНО Орджоникидзевогo района.

В июня 1942 г. в Покровске Дмитрий Степанович был призван в действующую армию. Получив повестку, Дмитрий подает заявление в бюро Орджоникидзевогo РК ВКП (б) о принятии кандидатом в члены Коммунистической партии. Был единогласно принят.

"В бюро Орджоникидзевогo РК ВКП(б) От инспектора Орджоникидзевогo РО Макарова Дмитрия Степановича Заявление"

Уезжая в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, героически сражающуюся за честь и свободу нашей Советской родины против гитлеровских извергов-бандитов, я, как гражданин Советского Союза, считаю своим патриотическим долгом вступить в ряды слабой Коммунистической партии Ленина — Сталина. Неся и оберегая звание коммуниста, я буду драться в передовых позициях до последнего вздоха за дальнейшее процветание и свободу СССР.

Прошу принять меня в кандидаты в члены ВКП (б).

А.ПАНДРОСОВ, тыыл ветерана, тэму көһөрүлүү кыттыылааба.

ВETERАНАРГА УРУЙ!

Сонньуур оҕо савыкт сылларын кылгатаң Олоһу уһанар дьонунан буолбуктук. Бэрт кыра эрдэктэн эрайга эриччэн Билбикит үлэ, изэ, чээс, доһор дьээн тугун.

Эһиги ааспыккыт сүт-кураан сыллары — Элбэхтик ачыктыыр ас-танас татымын, Түүнүэри-күннэри үлэбит түмүгэ Төлөмөт, биһир күн дьээн суруллар сылларын.

Кый ыраак хаалларбыт дьыллары сээрэгээн, Кырдыбыт, сааһыбыт дьолугун тусулаан Сүлөөххүт ыараабыт, көхсүгүт нуксуйбут, Сэбэрэ кэхтибит, баттаххыт астыбыт.

Эһиги ааспыккыт кыргыз ыар суолларын, Иннигар-кэннигэр кэтэспит өлүүнү.

Билбикит кыайтары ыздээнн, кыайыны, Саринтан ордубут дойдулугу уерүүнү.

Эһиги өйдүүгүт көһөрүү сылларын: Элбэх дьон хоргуйан-сордоһон өлбүтүң; Салалта сыйатын туһанан байаары Сааттарын сүтэрибит суобаһа суохтары.

Ветеран, кырдыма! Уһунуук опоруй! Ийэ сир үрдүгэр эн суолгун уһатыый! Мин бүгүк адарбин дьээн күөлүр турусран, Мэлдьитин баар буолууй, инники кэксэбэ.

Кыргызтаар, уолаптаар, муһнустан уруйдаан Кыайыны алта уон сыйланан бэлэстэни! Тыһнааһоха күн сирин дьолуттан баһарын, Өлбүттэр ааттарын үйбэ кэриэстэни!

ТУРУГУР МЭЛДЭХСИ

(алгыс ырыата)

Сайын дьирин аппалардаах, Саас, күтүн баһарааннаах,

2 тегүл

2 тегүл

2 тегүл

2 тегүл

2 тегүл

Кытыр сирдээх Мэлдэхсиэ, Кизэгэйэриңи, улаатаарый! Суолгун-инсин кеннөрөңгүн, Сурах-садык тарбаган, Байыһын-дуолгун хаһатан, Бар дьонгун түмэ тардан Барыларың арчылаарый! Ураһтарын, алаастарын, Үүнэр ото муэтээңигин, Хаһа арны дэлэйдин, Хараах муостаах элбэстэң, Сылпай сиһлээх тоһуоруйдуң! Улахан, кыра күөлэриң — Сырдык, ыраас ууларың Өлбөт мэңэ буолуохтун, Куһу, хаһы ыһырдан, Күндү соһон аһаттын! Саһа тоһуугут сайыһын, Сайылык, кыстык дьылзаның! Эдр ыалгыт элбэстэң, Элбэх оҕо төрөөтүн! Мэлдэхсиэһэр, туругуруң!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Постановление

2 июня 2005 года

№ 9/3-3

О республиканском конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий муниципальные выборы в Республике Саха (Якутия) 16 октября 2005 года

Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса В.Н. Михайлова, и рассмотрев проект Положения о республиканском конкурсе на лучший материал в СМИ, освещающий муниципальные выборы в Республике Саха (Якутия) 16 октября 2005 года, Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Провести в 2005 году республиканский конкурс на лучший материал в СМИ, освещающий муниципальные выборы в Республике Саха (Якутия) 16 октября 2005 года.

2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе на лучший материал в СМИ, освещающий муниципальные выборы в РС(Я) 16 октября 2005 года.

3. Отнести расходы на проведение данного конкурса за счет средств, выделенных Центральной избирательной комиссией РФ на повышение правового воспитания избирателей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газетах "Якутия", "Саха Сира", "Ил Түмэн" и в улусных (городских) газетах.

А.Д. КРИВОШАПКИН,
Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Саха (Я)
Г.Г. АЛЕНИНА,
Секретарь Центральной
избирательной комиссии.

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Күндү коллесабытын, потребительскай
кооперация туйгунун, үлэ ветеранын, кини
хлебонехарна кондитерин **НОВГОРДОВА**
Мария Саввична ологун орто омурганнан —
50 саанын толоточу туюлбутунан итиштих
истиини эбэрдэлиибит!

Эиэхэ сир үрүгүр баар бары кэрэни,
кырдыары-калдыары биллиилэт уһун үйэни,
кытаанах доруобуулары багарарыт.

Талан ылбыт идэтинэн, миньыгэс аскынан
нэһилиэтин дьонун куннэтэ күндүлүү туур, элбэх
дахтал тылларын ыла туур. Дьонун-сэргэн
убаастабылларынан, сылаас сыманнардынан
арчыланан чэгиэнник-чөбүктүк үлэли-
хамсын сылдыаргар, оҕолорун-сизтэрин
үөрүлгүлэрин тэңнэ үлэстэн үлүннүк,
төөлөөхтүк олоһорго багарарыт.

"Маарыкхаан" ПО коллектива.

БИЛЭРИИ

Төлөй нэһилиэтин Мээндийтэттэн төрүттээх биер
дойдулаахтарбытын от ыйын 2 күнүгэр үбүлүйдээх,
самаан сайын ыһаагар ыһарабыт.

Комиссия.

СҮҮКҮТЭННИБИТ

Копырин Эдуард Капитонович аатыгар бэриллибит
паспорт сүттэ. Булбуттар 28-316 тел: биллэрэргитигэр.

х х х

Аржаков Егор Егорович аатыгар бэриллибит
паспорт, пенсионнай карточка, байыаннай киниискэ
уонна удостоверение сүттүлэр. Ким булбут маньа иһин
тиксэрэргитигэр. Билсэр тел: 43-030.

х х х

Павлов Семен Алексеевич аатыгар бэриллибит 14 EP
255101 нүөмэрдээх водителскай удостоверение, 14 MC
660930 уонна 14 KB 764461 нүөмэрдээх ТС
свидетельстволара сүлүттэринэн, дьинэ суобунан
абыллылар.

АТЫҤЫЛЫБЫТ

1995 с. сүүрэ сылдыар "Жигули" массыына. Билсэр тел:
42-539.

х х х

2003 сыллаах ВА3 - 2106 "Жигули" массыынаны.
Сыаната — 115 тыһ. солк. Билсэр тел: 42 - 505 (тиксэрэччи).

Улуусатааы кини балыһа администрацията, профкома
уонна инфекционной отделение коллектива — инфекционной
отделение медсестратыгар Лебедева Марфа Степановна,
оҕолоругар, сизэнэригэр уонна аймахтарыгар кэргэнэ,
аҕалара, эһэлэрэ

ЛЕБЕДЕВ Егор Захарович

өлбүтүнэн дириг кутурбаннарын тизрдэллэр.

Кэриэстэбил**ЧАБЫЛХАЙ ОЛОБУ ОЛОРОН ААСТА**

Дьылба хаан тимир ытарчатынан кытаахтаан
тапталаах кэргэммин, аҕабытын, бырааппытын,
убайбытын, табаарыспытын Саввин Петр Петровичи
соһумардык илдьэ барбыта бэс ыйын 25 күнүгэр 40 хонуга
туолла. Күн сылааһынан угуттамыт, кэрэ айылганан
киэргэммит орто дойдуга 42 эрэ сыл олоһор
ыйаахтаабыттан бары хараастабыт.

Петр Петрович 1963 с. олоһуну 27 күнүгэр Чуралчыга
күн сирин көрбүтэ. Чогулунчу көрбүт улчааны бары
таптаан Бүөккэ дьин ааттырбыт. Кыратыттан дьонно
биһирэтэр. Чуралчы тодус томторуттан биһирдэстэригэр,
райпо томторугар, күлүм алайан кердөөх-нардаах өсө
сааһа ааспыта.

Чуралчы орто оскуолатыгар үөрэнэр сылларыгар
Бүөккэ ыллаан, үнкүүлээн, сценкаба сүрүн оруолга
оонньоон туттаах кинибиэт этэ. Спорт көрүннэригэр
волейболга, баскетболга сөбүлээн дьарыктанара,
кылааспыт чэһин элбэхтик көмүскэбитэ. Биһиргэ
үөрэммит сылларыбыгар Бүөккэ куруутун көмөлөһөрө,
көрө-истэ сылдыара. Элэккэй майгылаах, аһыныгас
сүрэхтээх буолан оҕолору бэйэтигэр тардар күстээх этэ.
Тэрийэр талааннааба биллэр этэ. Тугу эмит тэрийээри
гыннахпытна Бүөккэ санаатын, оруннаах сүбэтин хайаан
да истэрбит. Оскуоланы бүтэрэн да баран биһиргэ
үөрэммит табаарыстарыгар куруук кыһана-мүһэнэ,
сүбэллэн-амалын, үлэ булан биһир сылдыара. Олох
оһурдарыгар оһустарбыттары көнөр суолларын иһин-
кэрдэн биһирэн наар үчүгэйи, кэскиллээби ыраһыыр
сырдык санаалаах этэ биһиргэ Бүөккэбит.

Армия кэминтэн суоллар үөрэбин бүтэрээт 9 сыл
"Сельхозтехника" суолларынан, механигынан
таһаарылыахтык үлэлээбитэ. Кини ылыммыт үлэтигэр
дууһатын ууран үлэлирин сөбүлүүрө. Ол иһин куруук
хараҕа сылдыара. Массыына өрөмүөнүгэр үлэлээн туга
алдыаммытын эндэппэккэ билэр буолбута. Биһиргэ
үлэлиир табаарыстары таптаан "массыына луохтуура"
дьин ааттыллыра.

1989 с. аналлаабын Үөһэ-Бүлүү кыһынын Надяны
көрсөн сүрэхтин сөбүлээн, дууһатын таттаран олоһун
аргыһа оностон уруу тэрийбит. Күөлэһиэн улааппыт
райпотун томторугар Саввиннар дьин сана ыл
эбиллибитэ. Надята олох кизин аартыгар тэнигэ хаамсар
чугас доһор, истин табаарыс, иһирэх ийэ буолбута.
Кэргэни Надежда Николаевнаны туютааһар да үрдүктүк
тугара, сыаналыра. "Үчүгэй кэргэн кинини үөһэ, үрдүккэ
таһаарар эбит", — дьин Петр Петрович табаарыстарыгар
астынан туран кэпсирэ. Амаар аҕа уоллаах кыыс
өсөлөрүн олус таптыра. Бэйэтэ кыратыттан айылбаа
сылдыарын туютааһар да ордорор буолан оҕолорун
айылбаа сыһыан бары дьин-кэргэниэн күүлүйдээн
кэллэрэ, сир астыылара, сөгүөлүүлэрэ.

Бүөккэ азартыах булут этэ. Кус, куобах саана сезон
аһылынар эрэ табаарыстарын, аймахтарын түмэн бултуу
бараллара. Айылбаттан энергия ылан үөрэн-көтөн кэлэрэ.

Сөбүлээбит дьонугар айылба талаан арааһын биһирэ.
Петр Петрович айылбаттан бэриллибит талаана баһыйан
кэрээ, үтөөр тардыһыта күүстээх буолан 1993 с.
ювелир-маастар курсугар үөрэммитэ. Чуралчытыгар
кэлэн "Даймонд" иһинэн үлэлээбитэ. "Соргу" ювелирнай
сыахха 2 сыл үлэлээн элбэх тулууру, кизин фантазияны
эрэйэр ювелир идэтин колкутук баһылабыта. Чуралчы
улуугар бастакынан бэйэ оһорон таһаарар чааһынай
предприятияны, "Күөт" ювелирнай мастарыскайы
аспыта. 2 үлэтигэр көмүстэн, мельхиортан, мамонт
муоһуттан дьэрэкээн оһурдаах кизргэллэри оһорон
Чуралчы кэрэ кыргыттарын, далбар хотуннарын
киэргэспитэрэ.

Петр Петрович олох сайдытын кытта тэңэ иһин
диэки хардыылаан испитэ. Олох тосту уларыйыта
кинини кэбиннэрбэтэ, өссө күүркэйэн, өһүн-санаатын

Медицинскэй үлэ ветерана

БАИШЕВА Зинаида Степановна

ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан кэргэнигэр Борис
Пахомовичка, оҕолоругар, сизэнэригэр дириг кутурбаннарын
биллэрэбит.

Коллегалара, үлээннээхтэрэ **А. И. Перяков,**
П. П. Головина, В. Д. Васильева, Л. В. Ерилоева.

Чуралчы сэлэһиэтин олохтооһо

КАЖЕНКИН Василий Васильевич

эдэр сааһыгар хомолтоохтук күн сириттэн барбытынан
кутурбаннарын тизрдэллэр:

— Ийэтигэр Зинаида Дмитриевнага, аҕатыгар Василий
Васильевичка, кэргэнигэр, биһиргэ төрөөбүттэригэр Чуралчы орто
оскуолатын администрацията, коллектива,

— Ийэтигэр Зинаида Дмитриевнага, аҕатыгар Василий
Васильевичка, эдэнигэр Шураба чугас ыаллара Охлопковтар,
Аммосовтар, Кузьминнар, Николаевтар, Гороховтар дьин-кэргэттэрэ.

— Балтыбыгар Зинаида Дмитриевнага, күтүөлүгүгэр Василий
Васильевичка, эдэнигэр Александрба, күтүөлүгэр Сашаба
Диригтэн Ивановтар, Пестеревтар, Полова Ф. И.

— Ийэтигэр Зинаида Дмитриевнага, аҕатыгар Василий
Васильевичка, чугас дьонугар Чуралчы улуунун дьаһалтатын дьин
кэргэнигэр отела.

Одүүлун нэһилиэтин олохтооһо

ПОНОМАРЕВА (Боякинова) Аксиныя Егоровна

эдэр сааһыгар соһумардык олохтон туораабытынан кутурбаннарын
тиздэллэр Мария Петровнага, Егор Семеновичка, кэргэнигэр
Григорий Дмитриевичка, оҕолоругар, биһиргэ төрөөбүттэригэр
Чуралчыттан, Дьокуускайтан, Кытаанахтан, Сылантан Пономаревтар,
Ноевтар, Дьячковскайдар, Диригтэн Федоровтар.

түмэн сана сүүрээнигэр
бэйэтин холонон көрүн
бабаран Чуралчыга биер
бастакынан арбаа
Комсомольскай уулуссаба
1997 с. "Канцэри" чааһынай
маһаһыны биһиргэ
төрөөбүттэрин кытта аспыта.
Хаһаайыстыбаннай табаары
атылыыр маһаһынын дьон
биһирэбили ылбыта. Кэлин
туһунан баран Карл Маркс
аатынан уулуссаба бэйэтин
чааһынай маһаһынын
"Канцэрийи" тулгута.



Петр Петрович дэгиттэр
аргыччи

тапааннаах,
дөһүрдүк, иһиниктин ырыналаан көрөр прогрессивнай
өйдөөх-санаалаах буолан 2001 с. бэйэ бордудуксуулатын
өһорон таһаарар чааһынай мебельнай сыабы Чуралчы
улуугар эмиэ бастакынан аспыта. Кыра оһолуу
улуугар дьин, туюх баар сатабылын, дууһатын ууран туран
бэйэтигэр, туюх баар сатабылын, дууһатын ууран туран
биер санаанан үлэлиир уолаттары түмэн мебельнай сыабы
атаһар туруорбута. Үлэлэрин тупсабай быһыылаах
буолбуттара. Петр Петрович сагаабата дьин суоҕа,
туохтан да иһин-толлон турбат этэ. Компьютерны
баһылаан оһо мебель дизайнын, чертёун, раскройун
бэйэтэ оһороро. Оһооһор сымнаас мебель, тахта
күрүөһүнү таһаһын ыксаллаах кэмнэ бэйэтэ быһан
тигэрэ.

Петр Петрович салайааччы быһыытынан үлэтигэр
убаастабылын ылаар, кинилэргэ сымнаас, истин, эрэнэр
сыһыана кини муударай өһүн көрдөрөрө.

Республикада ытылыбыт "Сэргэ-2002", 2003,
"Мебель Якутия-2003", 2004, 2005 быыстапкаларга
стиһинилээхтик кыттан "Комфорт для дома", "Мастер по
изготовлению мебели", "Лучший товаропроизводитель
произведенных потребительских товаров" номинациялар
хаһаайыһынан буолбуттара. Үлэтэ үрдүктүк
сыаналанан Саха Республикатын предпринимательство
министерствотун граноталарынан наһараадаламмыта.

Чуралчы улууһа сайдарын туһугар элбэх кылаатын
киллэрбитин сыаналаан-улууска бастакы маһаһыны,
ювелирнай мастарыскайы, мебельнай сыабы аспытын
иһин улуус баһылыгын быһаарытынан "Лучший
предприниматель 2003 года" аат иһирлибитэ.

Куруук үөрэ-көтө сылдыар Бүөккэбит табаарыстарын,
аймахтарын арааһаһы сылдыар амарах дууһалааба.
Бэйэтин үлэтэ теһе да элбэх буоллар кинилэр
кыһалгаларын кыһалга оностон сүүрэрэ-көтөрө, кинилэр
үөрүүлэрин үөрүү оностон санаата көнүүрэрэ. Оһону
кытары өсө, кырдыаһы кытта кырдыаһас буолан бары
олус таптырбыт, астынарбыт.

Иһиникэ эрэллээх, элбэх кэскиллээх идеялардаах,
мебельнай сыабын күүскэ үлэлэтэн үрдүк таһымна
таһаарар былааннаах этэ.

Петр Петрович кылгас да буоллар чабылхай олобу
олорон ааста. Үлэтинэн-хамнаһынан иһинэн үтүү
майгытынан бар-дьонун дириг ытыктыбытын ылаа. Кини
сырдык мөһүнэ аймахтарын, доһотторун өйдөрүгэр-
санааларыгар үйэ-саас тухары сүлүт өйдөбүннүк
буолуоҕа.

Кэргэнэ, оҕолоро, аймахтара, биһиргэ үөрэммит
табаарыстары, мебельнай сыах үлэтигэрэ.

Тапталаах кэргэни, аҕабыт, эһэбит, убайбыт,
Болуур нэһилиэтин олохтооһо, үлэ ветерана

Дьячковский Эмилей Павлович

бу дьыл бэс ыйын 24 күнүгэр олохтон соһуму
туораабытын диригтэн куруутунан туран бары
биһир дьонугар, табаарыстарыгар иһиннэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро, сизэнэрэ, биһиргэ
төрөөбүттэрэ.

Кутурбаннарын тизрдэллэр:

— Быраатыгар "Туймаада-нефть" ААО
профкомун председателигэр Дьячковскай Кузьма
Павловичка, бокуоннук кэргэнигэр Ирина
Васильевнага, оҕолоругар, бары аймахтарыгар
"Туймаада-нефть" Чуралчытааы, Тааттаааы
филиалын коллективтара.

— Биһиргэ үлэлиир коллегабытыгар педиатр
врач Гоголева Ньургуйаана Эмилевнага, кини
дьин-кэргэнигэр детскэй отделение, детскэй
консультация коллективтара.

— Күндү кийинипитигэр кыһыгар Татьяна
Эмилевнага Кузьминнар, Дьячковскайдар.

— Быраатыгар Дьячковскай Олег Павловичка,
кин дьин-кэргэнигэр "Сага олох РИХ" ГУ
коллектива.

— Кыһыгар Ньургуйаана Эмилевнага,
күтүөлүгэр Руслан Федоровичка, сизэнэригэр
ыаллара Гуляевтар, Сидевтар.

— Кыһыгар Валентина Эмилевнага,
кэргэнигэр Ирина Васильевнага, оҕолоругар
Валентина биһиргэ үөрэммит дьуөгэлэрэ Ольга
Тихонова, Оксана Жиркова, Уля Барашкова.

Редактор э. т. А.А. ЗАХАРОВ.

ААДЫРЫСПЫТ: 678670,

Чуралчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а".

телефоннарбыт:

редактор — 41-332, отделлар — 41-265.

E-mail: Osanaoloh@churap.sakha.ru

Тэрийэн таһаараччылар: СР Правителствота, Чуралчы улуунун "Сага олох"
редакционнай-издательскай холбоһук государственной учреждение. Мөһсөбөй
информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутууну хонтуруолдуур
уонна регистрациалаар РФ бачаахкэ СР региональной управлениетыгар 2003 с.
бэс ыйын 20 күнүгэр регистрациаламмыт нүөмэрэ — ПИ №19-0423.

"Сага олох" редакционнай-издательскай холбоһук ГУ. Офсетнай бачаат.
Сагаһын № 74. Тираж 2800. 27. 06. 2005 с. бачаахкэ бэриллэнэ.
Хайыат издэлээбэ үстэ: оптуорунньукка, чэлпиргэ уонна субуотата тухсар.

Автор суругар атылар санаа
редакция позициялар мэлдэн сөл түбүһэр
буулаах. Сурукка ыһылар чөлчүлөр
кырдыктаахтарыгар эппиэтинэни
сатар тус бэйэтэ сүтэр.